


Prepis

Milica Staničić rodj. Kelečević
Mašići 21 opš. Bos. Gradiška



S J E Č A N J E

na moga brata Milana KELEČEVIĆA i prve ustaničke dane u Mašićima
i mojem rodnom selu Seferovcima.

Rodjena sam u selu Seferovcima 1910 godine. Imala sam 4 brata i 2 sestre, ja sam bila najstarija. Svi su oni izginuli u toku NOR-a osim najmladnjeg brata Mirka koji je bio u zarebljenosti u NJemačkoj, zarobljen kao vojnik bivše Jugosl. vojske.

Brat Milan rodjen je 1918 godine. Završio je stolarski zanat kod švabе Golembiovskog Johana u Novoj Topoli 1937 godine i poslije toga je ostao raditi kod tog majstora sve do kapitulacije aprila 1941 godine. Golembiovski je bio preduzetnik = zapravo imao je stolarsku radionicu i vršio tesarske poslove i gredjievinsku stolariju na većim zgradama, uglavnom školama na području Lijevča i Potkozarja. Na svim tim poslovima radio je i Milan.

Nakon okupacije otišao je u Laktaše kod ujaka Steve MOMIĆA i tu se povezao sa naprednim omladincima. Ali, mislim da je on pripadao naprednom omladinskom pokretu još prije rata, jer je bio nerazdvojno vezan sa Radovanom VULINOM naprednim omladincem učiteljem iz Seferovaca. Bio je Radovanov komšija, a pored toga bili su u i rodbina po majčinoj strani.

Odmah po izbijanju ustanka on je iz Laktaša otišao u "šumu", ali su ga drugovi vratili, rekli su da im je u selu potrebniji, tako da je on obavljao kurirske poslove i bio na vezi izmedju Kozare i Lijevča. Od oktobra 1941 godine najviše je bio kod mene u Mašićima, jer je moja kuća i moga muža Branka bila neka vrsta relejne stanice. On je u to vrijeme prvih ustaničkih mjeseci dovodio mladiće do moje kuće i tu bi prenoćili, a drugi dan bi išli dalje u partizane na Kozaru. Sjećam se da je on na taj način preveo u partizane: Savu Dardića, brojača iz Karajzovaca, (član KPJ), Rajku Šolaju, Veljku i Gojka Balabana, Ostoju Kelečevića i Vicu Jovića iz Seferovaca, braću Mirka i Vidu Vujičića iz Karajzovaca. Svi su oni prenoćili u mojoj kući i sutradan išli dalje na Kozaru. Bilo ih je još ali se drugih imena ne sjećam.

Milan je učestvovao u svim akcijama koje su partizani ~~ispovedali~~ u Lijevču polju sve do svoga hapšenja 11 aprila 1942 godine. Sjećam se da je on predvodio akciju na sjećenju telefonskih stubova ispred kuće Stojana Vulina do Romanovaca 19.1.1942 godine (on i moj muž Branko vodili su akciju). Bila je to odmazda partizana na hapšenje većeg broja ~~ljudi~~ (10 ljudi) Srba od strane ustaša. Pored brata Milana i muža Branka znam da su u ovoj akciji učestvovali: Danilo Borković, Piljo Stanišljević (kao komandir voda), Vlado Pekić i još nekoliko partizana. Poslije izvedene akcije partizani su poveli trojicu švaba i doveli ih mojoj kući. Bili su to; Špen Franc, Šindler i remenar čijeg se imena ne sjećam. Sva trojica su imali kuće blizu ceste Bos. Gradiška-Banja Luka na desnoj strani.

Sjećam se još jedne akcije u kojoj je Milan učestvovao i predvodio partizane. Bio je to napad na Oružničku postaju u Kukuljama 13. januara 1942 godine, kada je ranjen Djordjo Dragojević prvoborac iz Mašića. Pored partizana u akciji su učestvovali i nekoliko ljudi iz Seferovaca koje je Milan skupio i koji su se poslijе akcije na Oružničku postaju opet vratili kući.

Sa Milanom su najviše prelazili iz Kozare u Lijevče; Savo Radić iz Maglajana, Mićo Šuljak iz Kosjerova i Savo Ratković, trgovac iz Karajzovaca. To je sve bilo prvih ustaničkih mjeseci.

Milan je uhapšen 11 aprila 1942 godine. Dan ranije došli su sa Kozare Milan i Savo Radić, a sa njima su došla još oba Vujićića, Vid i Mirko, dvojica Mandića Ljubo i Jovo, Djordjo Dragojević. Bilo ih je 10, ali neznam koji su drugi bili, zaboravila sam imena. Oni su došli u Seferovce, bili su kod kuće Aleksića, a Milan se uvratio kući da se presvuče i da onda idu. Dan ranije su Milan i Savo Radić išli u Maglajane da se Savo vidi sa porodicom i tu ih je primjetio Dušan Kesić iz Maglajana i prijavio poznatom ustaši Anti Dujiloviću, trgovcu iz Bos. Aleksandrovca. Dujilović je došao kući mojih roditelja sa Dušanom Kesićem i još četvorica ustaša. Uhvatili su Milana u kući. Nije bilo mogućnosti zabjegstvo, jer je kuća bila usamljena, na čistini i svaki pokušajbjegstva bio je nemoguć. Uhvatili su ga i strašno tukli, oterali u zatvor u Bos. Aleksandrovac. Kada su ga uhvatili Anto Dujilović je pitao Dušana Kesića; "Jeli to Milan Kelečević?" našta je ovaj odgovorio da jeste da ga zasigurno zna pošto mu je radio stolariju na kući i pozna ga po zlatnim zubima.

Milan je bio pod oružjem. Imao je pušku, pištolj i bombe, ali je to ostalo neotkriveno. Zapravo, to je sve bilo u kući u jednoj vreći koju je snaha Milja izbacila kroz prozor u baštu gdje je bilo neko subo granje. On je uzase imao 500 ruskih rubalja i to je uspio izbaciti u blatu i stati nogom na to. Snaha Milja je spretno to uzela i stavila sebi u njedra, a držala je djete u naručju. Njegovo oružje predato je grupi partizana, zapravo Djordji Dragojeviću.

Iz Bos. Aleksandrovca Milan je prebačen u Bosansku Gradišku, svezan za kolə zaprežna i predali ga kao političkog krivca u sudski zatvor. Mučili su ga strašno. I pored svih muka on nikoga nije odao i ako je znao mnogo. Jedan očevidac Jovo Bajić iz Mašića, pričao mi je, a i sada on to priča omladini da su Miljanu ispod svakog nokta udarili po eksjerić, onoliko koliki je nokat, da je bio sav modar, da su mu kosu počupali i zube poizbijali.

Kada je oteran u zatvor u Bos. Gradišku sakupljan je novac po selima da bi se podmitio sudija ustaškog suda Marić. Bio je sudjen na smrt, ali pomoću mita ta mu je kazna pretvorena u doživotnu robiju. Neznam koliko je novaca sakupljeno, ali znam da je mnogo.

O bražu Miljanu sam mnogo znala, zapravo sve njegove akcije znali smo ja i muž Branko, koji je takođe sa Miljanom učestvovao. Sjećam se još da je Milan sa još jednim drugom, neznam kojim, išao kao kurir u Okučane pred Radovana Vulina koji je dolazio iz Bihaća ili Bosanske Krupe, neznam sigurno. Bilo je to koliko se sjećam u avgustu mjesecu 1941 godine.

Milan je oteran u kaznionu u Zenici, a potom u Sremsku Mitrovicu, a kada su partizani prišli u blizinu Sremske Mitrovice prebačen je u Zagreb, a odатle u novembru 1944 u Lepoglavu, gdje je ubijen kako sam doznala 20 aprila 1945 godine. Sa njime je bio Piljo Stanišljević i Milovan Djurdjević.

Mašići, 11.9.1982 g.

Stančić Milica s.r.

NAPOMENA:

Po završenom sjećanju Milica Stančić ispriča još jedan detalj; Dok je Milan bio u Zenici često je dolazio jedan čovjek iz Zenice u ustaškoj uniformi i nosio Miljanu pakete sa hrana. Taj ustaša dolazio je kući Miljanovih roditelja i redovno je saradjivao, zapravo održavao vezu sa bratom Mikajilom, koji je bio partizanski

saradnik. Kad god je ovaj ustas dolazio i prenoćio u Milanovoj kući=odnosno kući njegovih roditelja, partizani su bili u blizini, pa ona pretpostavlja da je to bila neka veza.

Kuća Milanovih Roditelja Nikole i Savke Kelečević nalazi se (tu je sada brat Mirko) u Seferovcima na lijevoj strani seste Bos. Gradiška = Banja Luka, udaljena od ceste oko 1 kilometer.

Brana Kalabić s.r.

Tekst prepisa stavnili:

1. _____

2. _____

TAČNOST PREPISA OVJERAVA:

